



Tse kae?


Clare Verbeek, Thembani
Dladla and Zanele Buthelezi
Setswana






Dikhukhwana tse pedi di na
le maoto a makae?


Dinonyane tse nne di na le
diphuka tse kae?







Ditshukudu tse tharo di na
le dinaka tse kae?


Ditlou tse tlhano di na le
dinko tse kae?






Dintša tse supa di na le
ditsebe tse kae?


Ditshwene tse tharo di na
le megatla e mekae?





Ditshwene tse tharo di na
le megatla e mekae?

Sebokolodi se le sengwe
se na le maoto a le kae?




Tse kae?

Writer: Clare Verbeek, Thembani Dladla and Zanele Buthelezi

Illustration: Sandra McDougall

Translated By: Lorato Trok

Language: Setswana



The original version of this story in isiZulu
is available at [http://cae.ukzn.ac.za/
Resources/SeedBooks.aspx](http://cae.ukzn.ac.za/Resources/SeedBooks.aspx)

© School of Education and Development (Centre for Adult
Education), University of KwaZulu-Natal, 2007



This story is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial
licence: CC-BY-NC 3.0 unported.

You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations
as long as you attribute or credit the original writer/s and illustrator/s.
You may not use this story for commercial purposes (for profit).

Saide

South African Institute
for Distance Education

www.africanstorybook.org
A Saide Initiative